

# t15\_pboole (TMNiX- Hdy4yHYKnMsi1TSbCv2ak4eYJaWyYb)

October 27, 2020

Let  $v1\_relat\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v4\_relat\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v1\_funct\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v1\_partfun1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $r2\_pboole : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k3\_pboole : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k1\_funct\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k3\_xboole\_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $r1\_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. \forall X2. (((v1\_relat\_1 X1) \wedge ((v4\_relat\_1 \\ & X1 X0) \wedge ((v1\_funct\_1 X1) \wedge (v1\_partfun1 X1 X0)))) \wedge ((v1\_relat\_1 \\ & X2) \wedge ((v4\_relat\_1 X2 X0) \wedge ((v1\_funct\_1 X2) \wedge (v1\_partfun1 X2 X0)))))) \Rightarrow \\ & ((v1\_relat\_1 (k3\_pboole X0 X1 X2)) \wedge ((v4\_relat\_1 (k3\_pboole X0 \\ & X1 X2) X0) \wedge ((v1\_funct\_1 (k3\_pboole X0 X1 X2)) \wedge (v1\_partfun1 (k3\_pboole \\ & X0 X1 X2) X0)))) \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. ((v1\_relat\_1 X1) \wedge ((v4\_relat\_1 X1 X0) \wedge ( \\ & (v1\_funct\_1 X1) \wedge (v1\_partfun1 X1 X0)))) \Rightarrow (\forall X2. ((v1\_relat\_1 \\ & X2) \wedge ((v4\_relat\_1 X2 X0) \wedge ((v1\_funct\_1 X2) \wedge (v1\_partfun1 X2 X0)))) \Rightarrow \\ & (\forall X3. ((v1\_relat\_1 X3) \wedge ((v4\_relat\_1 X3 X0) \wedge ((v1\_funct\_1 \\ & X3) \wedge (v1\_partfun1 X3 X0)))) \Rightarrow ((X3 = k3\_pboole X0 X1 X2) \Leftrightarrow (\forall X4. \\ & (X4 \in X0) \Rightarrow (k1\_funct\_1 X3 X4 = k3\_xboole\_0 (k1\_funct\_1 X1 X4) (k1\_funct\_1 \\ & X2 X4)))))) \end{aligned} \tag{2}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. \forall X2. (X2 = k3\_xboole\_0 X0 X1) \Leftrightarrow (\forall X3. \\ & (X3 \in X2) \Leftrightarrow ((X3 \in X0) \wedge (X3 \in X1))) \end{aligned} \tag{3}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. (r1\_tarski X0 X1) \Leftrightarrow (\forall X2. (X2 \in X0) \Rightarrow \\ & (X2 \in X1)) \end{aligned} \tag{4}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall X0. \forall X1. ((v1\_relat\_1 X1) \wedge ((v4\_relat\_1 X1 X0) \wedge \\
& (v1\_funct\_1 X1) \wedge (v1\_partfun1 X1 X0))) \Rightarrow (\forall X2. ((v1\_relat\_1 \\
& X2) \wedge ((v4\_relat\_1 X2 X0) \wedge ((v1\_funct\_1 X2) \wedge (v1\_partfun1 X2 X0)))) \Rightarrow \\
& ((r2\_pboole X0 X1 X2) \Leftrightarrow (\forall X3. (X3 \in X0) \Rightarrow (r1\_tarski (k1\_funct\_1 \\
& X1 X3) (k1\_funct\_1 X2 X3))))))
\end{aligned} \tag{5}$$

**Theorem 1**

$$\begin{aligned}
& \forall X0. \forall X1. ((v1\_relat\_1 X1) \wedge ((v4\_relat\_1 X1 X0) \wedge \\
& (v1\_funct\_1 X1) \wedge (v1\_partfun1 X1 X0))) \Rightarrow (\forall X2. ((v1\_relat\_1 \\
& X2) \wedge ((v4\_relat\_1 X2 X0) \wedge ((v1\_funct\_1 X2) \wedge (v1\_partfun1 X2 X0)))) \Rightarrow \\
& (r2\_pboole X0 (k3\_pboole X0 X1 X2) X1))
\end{aligned}$$